WIKIPEDIA

# Bijago

**Bijago** er eit atlantisk språk i nigerkongo-familien som vert snakka på Bijagós-øyane utanfor Guinea-Bissau. Språket utgjer eit dialektkontinuum, og brukarar av nokre av dialektane som er fjernast frå kvarandre har problem med å forstå kvarandre.

Sapir (1971) klassifiserte bijago som eit isolert språk innan den vestatlantiske greina av nigerkongo-språka, dvs. at det ikkje kan knytast til nokre (andre) undergreiner av dei vestatlantiske språka. Språkforskarar som Blench, som ikkje anerkjenner den vestatlantiske greina, har bijago som ei eiga grein under atlantisk-kongo-språka.

| **Bijago** | |
|---|---|
| **Klassifisering:** | Nigerkongo<br>Atlantisk<br>**Bijago** |
| **Bruk** | |
| **Tala i:** | Guinea-Bissau |
| **Bijagotalande i alt:** | 29 900[1] |
| **Språkkodar** | |
| **ISO 639-3:** | bjg |

## Fonologi

Kajako-dialekten av bijago er éin av få varietetar verda over som har ein lingvolabial konsonant, dvs. ein konsonant som vert uttalt med tunga mot overleppa.

## Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Bijago» frå Wikipedia på bokmål, den 30. desember 2015.*

1. Bijago (http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=bjg) hos Ethnologue

---

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Bijago&oldid=3169717»

**Denne sida vart sist endra den 1. oktober 2019 kl. 20:18.**

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.